

1-16\*

no. 34. of the questionnaire

K32/27 T PP 1-16

24 FEB 1939

PP: 1-14

0 5p. 9/6

Indexed S. Naoa 76

K32/27

Kêlêllô ya tsa Sesotho

s.209 General knowledge and tabus, Kxatla of Marapyane

Na kitô ya Sesotho ne xore ditshaba  
 le dinwa le tsohle tse lexo teng,  
 di be di nthe di le tona. Xo be  
 xo sa xipolwê selô le tshaba ya  
 tona, xa e se se xo hatshwe tshaba  
 ye, ke ya Bonosi. Kapa era le kadimo  
 Taba ye e tswa ke yo mongwe  
 wa bakholo tsa setxukiswa  
 wa tshaba, ya axileng de Hoopo.  
 Phapala ya tswedi e ke e supa  
 lefu la tsoši ye xolo, bare tswedi  
 e tswedi Sedumedi tsa sedumedi  
 le tona se be se tshaba lefu la  
 tsoši, se se be se tswana, batho  
 ba be ba itshaba ditseke ka  
 menwana ba tseke xore xo be  
 xwile tsoši tsa era e tswa  
 ke Seapei Botshaba, mo tshaba  
 wa Bopedi ya phelang de Hoopo.  
 Na xolo-xolo xa tswedi e  
 xwile Basemane ba be ba  
 tswathiswa sa tshaba, ba  
 tswathiswa ka menwana

209

kelellô

K32/27

V

2

Byalo ka xa-xo bolêla Rama kêtê  
 Nā<sup>u</sup>ā, e mongwê wa ba<sup>x</sup>kalabyê  
 ba Mfathla ya ileng a šapelwa  
~~ke~~ ngwedi. O phela Lebottōane  
 ke<sup>m</sup> nina phuti wa borêna  
 ba Mfathla<sup>m</sup> maila. mo<sup>x</sup>hoi  
 ore a xee-ngwedi e xoxile basadi  
 bašimane ka<sup>m</sup> noka Kxorong ka  
 yo Kxwa<sup>x</sup>tha. Ba ke ba sa tseke  
 xore ba šapelwang, e be e le  
 molaô wa<sup>s</sup> thaxô ya Sesotho. Xo  
 be xo Kxe<sup>x</sup>thiwa a šape bašimane.  
matlatši maxaxeng a ngwedi  
 a be a balwa ke banna, ba ka  
 tsekang. Ba bala matlatši ka  
 xo dira mēsitô mo patleng e  
 felle ka šipa tsa bōna. ngwedi  
 e ke e balwa xa e santšê e  
 bōnwa, mola e tšwa bōnwa  
 xa e ša balwa. Ba ka Thōma  
 xo e bala xapê, xe e xoxile  
 basadi xapê. Basotho ba ba ntši  
 ba ke ba sa tseke xo bala Kxwedi.

Xe be xo le banna ba barano  
 Napa ba babedi ba dirang find  
 ye. Xe e ba lebaka la xo lema  
 banna ba, ba bolella se<sup>th</sup>akaba  
 xore ke nako ya xo lema, byale  
 ka Phato le Phupu. Se<sup>th</sup>akaba  
 sa Mfatla met<sup>th</sup>leng malebodi  
 xo isa xo isa xo Moskela se  
 be se lema ka Phato. Byale ka  
 xa xo bolle mosadi-moxole  
 Mmaphatsana ma<sup>th</sup>gila<sup>th</sup> mina  
 Kowena wa <sup>th</sup>akaba sa Mfatla.  
 Ba<sup>th</sup>ledi bona ba be ba lema  
 ka Phupu.

Maina a dinaledi sia: -ke

- 1) Kopa-dilallo 2) Naka 3) Selomela
- (4) Kewa-masiu 5) naledi ya masa
- 6) dit<sup>th</sup>lutlwa 7) di<sup>th</sup>kolobê 8) Tlala le
- Kxora 9) le molala-thadi.
- (10) Kopa-dilallo e bonwa ka morao, xa
- letsatsi xa le wetše. E ke e supa
- bošiu.

209 Kéllô IV

Staro

K32/27

4

- b) Naka e boléla xore marexa a batametse, lo kisang di kōbō.
- c) Seleméla se be se šupa bōtsididi bya marexa.
- d) Valedi ya masa e be e šupa xore masa a kraufji.
- e) Di thluthwa xa tšwe, ke tšie tona le tšie tšadi, xa xo tšebiwe botse na tšona bare di sepela le ngwaxa.
- f) Di kōloke, bare di šalane moraxo di lepa ngwaxa, xa xo tšebiwe botse na tšona.
- g) Tšala le tšora, tšala ke e <sup>txolo</sup> ~~(nyane)~~ tšora ke e <sup>nyane</sup> ~~txolo~~. Ngwaxa e tšala e leng txolo mōta, batho bare e tšala e se tšala, e upya xe e le nyane tšudu, xomme tšora e kōnala mōta bare e tšala e se dijō.
- h) mōlala tšadi bare o tšolōla le tšatšie bo tšakšela. Taba tše di tšatšolla ke tšapei bōtšaba, tšrina nōkō, mōmna wa Bišedi.

209

K32/27

5

Kelillo V

Via xo duma xa pula xa thwe se  
 nonyane ga pexo tse tala, ya  
 molomo o swanang le wanthu.  
Lexadima xo thwe ke methlo a  
 yona, xomme ba se se le duma  
 lehu, ke xore nonyane ye e  
 iteyanya maphuku a yona.  
 Potilo ye e boleng ke Phaka  
 ya mpotsiteng le badi la  
 yona phateng ya xaxwe.  
 yina hoos Phaka<sup>m</sup> mina  
 thlan thaxane, ho none.  
 O re nonyane ye e ke e wele, e  
 ralo ka le e ngwe ho a marung.  
 Byale e weke fase ho a thakeng  
 ka Be none. Le ba e swetsa ba  
 sale ka semane, ba e lwantse,  
 ya hola ya ba itiya, ya betsa  
 phaka ya Phaka. Le byale  
 le badi le se xona. Ba lwa le  
 yona ba ba e fanya, ba  
 e bolaya. Ba xotsa mollô  
 ba e tsa ba e loka mollong.

209

K32/27

Wêlêllô VI

Xe mollô o tuka monyane yê  
 ya tswa meetri ya fima mollô.  
 Ba o xotša xapê xa o fima  
 ka meetri a fawang<sup>m</sup> fmeleng  
 o xwileng. Yare ba sa xotša xapê  
 manu a re ~~tra-wo-trolo~~ xana  
 pula, ba pitimêla xae xo  
 bolêlla ba<sup>no</sup> ngata tra Sesotho  
 Fia pitimêla xôna, xo yo Fia/diphêto.  
 Basimane ba ne ba ~~teba~~ kore  
 molala. Hadi wa pula xe o le polê  
 manu, o ke o thibêla pula. Xe  
 batno ba kôna seletsa kûa  
 borwêla-tšatši ba Faeke xire pula  
 e finlile, lexe sa le kûa  
 kochaba - Fšatši se bolêla pula.  
 Ka se xolo-xolo monna yo ba<sup>reng</sup>  
 Moroka o ke a resa pula. E ke e  
 reswa ka midi ya ditšhare. Xê ke  
 xo dirwa lesatša Hamaraxo ta ntlo  
 ya Xxoi. modisa wa satša le e le  
<sup>M</sup> moroka monesa-pula ka tumêlô  
 ya basotho ba Xxalê.

## Kélló VII

Xe pula e batlêsa, basetsana ba  
 be ba bitswa, ba rewe ditxamphane  
 di tšetswê meetš' a mēdi ke  
 moroka. Ba laelwē xone ba sepele  
 le mmelwane, ba ntš' ba ~~hotta~~  
 pula ba xasa fa ~~se~~ ba ntš'  
 bare Pula we ~~pula we~~, a o  
 batle xo bidwa ke xoxi  
 morōna. Kwa Mfatula ~~maila~~  
 ba ke ba opeba pina e reng  
 'mmadiosa pula e xae axee  
 axee mmadiosa pula' xe ba  
 sa axile ~~mmamathule~~ le ~~mafatshe~~  
 xomone xe ba boya mellwaneng  
 ba ke ba sa xadime mthaxo.  
 moroka yēna o ke a xoduxa  
 pitš'a ya pula. A supa xutlō  
 tše me, xomone pula e ke e  
 dinēxa xa lebatana. Kwa Mfatula  
 maila xe ba sa le ~~mmamathule~~  
 morōna-pula e ke ele Ramanne  
 moeng. Mpotso ~~wa~~ <sup>u</sup>adi e le e upang  
 onatemo dinonyane.

K32/27

Kelellô VIII

xo tšisa xapê xone pula ka  
<sup>M</sup>morotšia e ke eña, xo bolêla  
 lea <sup>M</sup>ma hokoe mosadi-moxolo  
 wa tšava Mmapela ya axileng, ~~ke~~  
 yo mongwê wa ba reng, baromêlwa  
 xo neša pula ka xo foka pula.  
 Ka polêlo ~~ya~~ mosadi-moxolo wa  
<sup>M</sup>ssatšila Mmaphatšana ya  
 \* phelang Zuuvlei, <sup>M</sup>mpina kwena.  
 Ke Imong wa batho ba tšalê-tšalê  
 ya sa phelang. O re se mošetšana  
 a kile moimana pele a xola  
 pula e ke e xana xona. Xapê  
 se mosadi tšapa ngwanenyana  
 a wa rothetša madi a bosadi  
 fase pula e ke e sa ne. Se  
 ngwanenyana a f humanwê<sup>F</sup>  
 a dirile byalo, o ke a ištā<sup>w</sup>  
 mo a beng a rotheditše xone a  
 šupe dibatta kamotša.  
 Tajeno Basotho ba moro xa  
 ba sa, solofêla dilô tšeoštša  
 tšalê.

\* gain kept away by

Wéléllo 9

K32/27

Maina a <sup>tk</sup> Thaka mono Kxaujje  
 le<sup>u</sup> 'marula'skop' no haritke  
 wa ko ngwanyana o lla. ko  
 putsi le rengwa wa selépe'  
 (2) sambok's kopje (3) kop-ellen  
 (4) Rantiwetsive, Kxaujje le  
 moo xo beng xo asilwé sekolo  
 sa Bohera. mo no haritke wa  
 ko ngwana ke moo <sup>tkx</sup> Thaka sa  
<sup>M</sup> Mattau se thloxileng teng  
 wa mota. mo xo beng khitla  
 la yena <sup>M</sup> Mattau wa nama,  
 mo thlareng sa morula. ke  
 yena ya thlodileng <sup>tkx</sup> Thaka sa  
<sup>M</sup> Mattau. La xona diotwa  
 mono batho banwa meetl  
 a dipompo fela, bana ba  
 mono xa ba tseke nōka.  
 mo <sup>M</sup> marula'skop, ko moo xo  
 nang xo asile <sup>M</sup> Mattau Raswé  
 Sekompo wa <sup>M</sup> Mattau. E ke eke  
 mota o mosolo - thudu. Xe xo  
 sa no hwa <sup>M</sup> Mattau motsepe.

Wetllo 10 Cu. name

Chaba sa <sup>thg</sup> Mmakau sa thlaselwa  
 le Mafono a Moselekatse.  
 Mafono a Muba motse wa  
 Mmakau. Bakxatla ba fallela  
 xa Mafela xo Mankopane.  
 Khosi ya Bakgatla e le  
 Samkopane.

moedi wa mathamasa le  
 moe masoxana a Mmakau  
 a tiling a xapa xomo tsa  
 bona ka marumo. Di ke di  
 tsewe ke masoxana a moethla  
 Basemane ba moethla ba ke ba  
 hilo xo xapa xomo tsa  
 Ba-Mmakau merakeng.

mo lekittenj la Mmakau kwa  
 marula, e ke e re xe Bakhatla  
 ba thlota pula, ba yo e kopang  
 se ba ke thlathlane wa bo  
 Ramadi, xo bolola kashala  
 matjila Mnina xomo wa Mmakau  
 ya axileng di kopokajino.

209

K32/27

Wêlêlô 11

Mmutla le khata di ke di sa  
jewe, se motho a di ja o ke a  
xuduxa khata. sethlare sa  
morethla se ke se sa orwe, xa  
o se ora mollong. Uxomo tsa  
xeno di tla tsewala dipholo  
jêla. se uxomo e ke e le sereba  
e ke e hxaolwa ditseke se ba  
rata xore e tswale. Mmilo o ke  
o sa orwe le monetla, ka xobane  
o ke o tswara motse.

mabêlê a Sesotho bare a nomile  
ke mosadi. Ho theve mosadi a  
lwalwa ke ngwana. Byale a sa  
tseke sethlare seo a ka mojang  
sôna. A sepela ka ntlê a tsa  
kyanye byo, a bo foforêla  
sethebing, a sila a fa ngwana  
a sano apeya. Byale ngwana  
a tsoxa a phela bare ke  
mabêlê a keleka. ka tumêlô  
ya Sesotho a nomile byale mabêlê  
ka xo ya tsebang leina la mothomi yô.

209

K32/27

12

Kelêllô 12 <sup>kolidat</sup> hail

xe pula e nele ka sefakô xo ke  
 xe za iwe masemong, bare xe  
 motho a kaya masemong sefakô  
 se ka ha xape. ka tsatsi  
 le uwe, mosadi o ke a sa  
 thotho le mmu. le byale  
 molaô wo o se xona twano  
 xatlang ya <sup>M</sup>Matlana xa  
<sup>M</sup>Matjila. <sup>originsman</sup>  
 ka sumêlô ya basolo-xolo, ko  
 thêe katu ka moka ba  
 baso ba tswa kwa lowe, le  
 mo xo tswileng mehut<sup>2</sup>e  
 meso kamoka. xo bolila  
 Hanakeng mo tlake le Batjgalakjê  
 ka Mfithla bo Au Solomone  
<sup>N</sup>ka<sup>w</sup> ya xweteng Kliprivier.  
 le <sup>M</sup>manaphatana wa Matjila  
 o bolila. byalo, yêna o saphela  
 o re ba utloile bo-Raxolo wa  
 bôna ka Xutxut, bo Sengalo  
 le bo Bohosi bare ke Letlapa  
 le phaphathi mo Kane ke  
bo-diba.



209

K32/27

14

Kelello 14 laboon origin  
 Tšwené xo thwé e be e le mosadi  
 moxolo a kolawa ka flala  
 byale, a sepela a dira mollō mo  
 lefikiteng. Eane mola e le  
 marala, a nna teng ka maraxo  
 a xita, a re xii-xii ni nka  
 e thnema tšwené, xii xii nka  
 e thnema "a thlwa moxalla  
 le marini le ditlatswa a  
 dula mo thabeng le kajeno  
 o dula tšwa thabeng. Taba  
 xena e kolotšwé ke madi ka  
 e mong, wa basadi-moxolo  
 ba sechaka sa Mfathla Inina  
 phati, ya xweteng le botlwane  
 a tiiswa ke manotimedi  
 makakaku basadi-moxolo  
 ba chaka sa ka sa Mfathla.  
 Bare e be e le ka moswana se  
 motno a e thnema tšwené.  
 Le bonu ba be ba patla xore  
 bathu namotta ba basu  
 ba tšwa kwa howé.

209

Tšelšlō

16

K32/27

15

fires put out of of wife  
 Mollō kamma na seholi-holo  
 e ke e Tšingwa motse kamma, ke  
 xo tsena mosadi ya tlang xo  
 tswalwa khosi ya sekhaba  
 kōa xa Mfathla, le mo akabeng  
 tša setšwana xo ke xo diwa  
 byale. Ke ke xo rotswa mollō kōa  
 mosatē, comme sekhaba kamma  
 se ye xona xo lata mollō kōa  
 mosatē, na seetho kamma  
 malab xa o hupel xore xo  
 rotswe mollō korwang, kaxo  
 ke moe xo epetsweng thare  
 tša ntlo, kapa (ene). Ke o  
 xi ditswe ba ka irolla motheo  
 wa motse wa kōna. moretšwa,  
 morula le milō xa se di tronye  
 tša xo lōkwa isong. moretšwa  
 le milō di sumiswa mo  
phokong tša metse, di ka  
 tšuka metse se di ōwa  
 mollong.

209

15\*

K32/27

16

Ké lèllé 16

fire (tatu)

Ka ~~šesotho~~ motho se ngaka ya  
~~šesotho~~ a mu thlakela pheko  
 tra meloko, xa ya swanula xo  
 dirila mo mollong motho a ka  
 nna a tšea serumula sa mollô  
 a yo xotša, eupya e se be  
 (~~le~~) bosšiu. Bosšiu a ka senya  
 motse, xapê na se školo-školo seso  
 serumula sa mollô xa se isiwê  
 xoding bosšiu. Wa se iša xodina  
 o diratšotšie lapa lena.

Ka školo-školo sa ~~maaba~~ ~~maaba~~  
 bašmanane ba be <sup>ba</sup> sa dule xae  
 lapang le basadi, ba be ba  
 dula kwa nxorong le banna.  
 Basemanane ba nna ka lengole,  
 Basadi ba tla nxorong fela, xo  
 tla lata mollô. Ka škxabla  
 sa <sup>M</sup>nanna, bare moši xe  
 o tlišwa ke phefô xo wena, ke xora  
 molu ma-xo o wa xorata. Ka sara  
 Mfathla maila ke xore Bo-rangana  
 xo ba xo thloile.

end s 209